

t26_yellow_4 (TMPjqcXXL- nMW27bGBVkWxxEawS3g8Hp63Tu)

October 27, 2020

Let $v4_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_yellow_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k13_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_yellow_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k10_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v1_lattice3 \\ & X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((r1_orders_2 X0 X1 X3) \wedge (r1_orders_2 X0 X2 \\ & X4)) \Rightarrow (r1_orders_2 X0 (k13_lattice3 X0 X1 X2) (k13_lattice3 X0 X3 \\ & X4)))))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v5_orders_2 X0) \wedge ((v1_lattice3 \\ & X0) \wedge (l1_orders_2 X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow (k2_yellow_4 \\ & X0 X1 X2 = k1_yellow_4 X0 X1 X2) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v5_orders_2 X0) \wedge ((v1_lattice3 \\ & X0) \wedge (l1_orders_2 X0))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\\ & m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (k13_lattice3 X0 X1 X2 = k10_lattice3 \\ & X0 X1 X2) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v5_orders_2 X0)\wedge((v1_lattice3 \\ X0)\wedge(l1_orders_2 X0)))\wedge((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\wedge(\\ m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow(m1_subset_1 (k13_lattice3 \\ X0 X1 X2) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l1_orders_2 X0)\Rightarrow(\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 \\ X2 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow((r1_lattice3 X0 X1 X2)\Leftrightarrow(\forall X3.(m1_subset_1 \\ X3 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow((X3 \in X1)\Rightarrow(r1_orders_2 X0 X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(l1_orders_2 X0))\Rightarrow(\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(k1_yellow_4 \\ X0 X1 X2 = ReplSep2 (toset (\lambda X3 : \iota.m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\ X0))) (\lambda X3 : \iota.toset (\lambda X4 : \iota.m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 \\ X0))) (\lambda X3 : \iota.\lambda X4 : \iota.(X3 \in X1)\wedge(X4 \in X2)) (\lambda X3 : \iota. \\ \lambda X4 : \iota.k10_lattice3 X0 X3 X4)))))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0)\Rightarrow((v1_lattice3 X0)\Rightarrow(\neg v2_struct_0 X0)) \quad (7)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.(((v4_orders_2 X0)\wedge((v5_orders_2 X0)\wedge((v1_lattice3 \\ X0)\wedge(l1_orders_2 X0))))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X3. \\ (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(\forall X4. \\ (m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(((r1_lattice3 \\ X0 X3 X1)\wedge(r1_lattice3 X0 X4 X2))\Rightarrow(r1_lattice3 X0 (k2_yellow_4 \\ X0 X3 X4) (k13_lattice3 X0 X1 X2)))))))))) \end{aligned}$$